



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

GRADE 12

LOETSE 2012

**SESOTHO PUO YA LAPENG P3
MEMORANTAMO**

MATSHWAO: 100

Pampiri ena e na le maqephe a 13.

KAROLO YA A: MOQOQO –SI,3;4 –MT 1.2-1.9,2.1;2.2.4;2.5;2.6;2.10;11**POTSO YA 1**

1.1 O SE KE WA LEBALA DITORO TSA HAO. Moqoqo wa phetelo.

(Narrative):

- Moqoqo ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tse etsahetseng.
- O ka ngola ka ho hlaha lehlokareng lefe kapa lefe.
- Pale e lokela ho ba ketane ya diketsahalo mme e be diketsahalo tse kgolwehang le ha di thehilwe hodima kgopolotaba.
- Hangata moqoqo wa phetelo o ngolwa lekgatheng le fetileng.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:
- Hlahisa/bolela ditoro tsa hao.

[50]

1.2 TADIMA SETSHWANTSHO. Sehlooho seo mohlalabuwa a iqapelang sona.

- Moqoqo ona e ka ba wa mofuta ofe kapa ofe.
- Moqoqong ona mohlalabuwa o sheba setshwantsho mme a hlalose kapa a phete ka seo a se boneng.
- ho dumella mmadi ho seo a phetang ka sona ka tsela e hlakileng.
- Ho ka hlalose motho kapa ho itseng.
- Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Dikahare tsa moqoqo ona di itshetlehile ka mehopolo e qholotswang ke setshwantsho.
- Dikahare tse lebeletsweng ke tsena:
- Hlahisa mohopolo wa hao ho latela setshwantsho.

[50]

1.3 DIKOTSI MEBILENG DI QETA SETJHABA SA HA BO RONA. Moqoqo wa boimamelo (Reflective).

- Moqoqong ona mohlalabuwa o ntsha maikutlo a hae ho ya ka moo a neng a bohile maemo a ditaba ka teng.
- Karolo e kgolo ya moqoqo e ka ba ka tsela e hlalosing.
- Mehopolo e pepeswang e lokela ho hlahisa nnete mme a bonthse ho ba le seabo ha mongodi
- Maikutlo a bapala karolo ya bohlokwa
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tse latelang:
-Se tshwanelang ho etswa ke mmuso kapa lefapha ka ketso tsena.

[50]

1.4 DIPAPADI AFORIKA BORWA DI TSHEHETSWA KA HO TSHWANA.

Moqoqo wa kgang/ngangisano (Argumentative)

- Mohlalabuwa o lokela ho bontsha ntlhakemo ya hae.
- O lokela ho hlahisa lehlakore leo a le ntshetsang pele mme a tshehetse le ho sireletsa lehlakore la hae.
- Ntlhakemo ya mongodi e lokela hohlaka ka nako tsohle.
- Moqoqo ona ke o kgethang lehlakore oo mongodi a le kang ho susumetsa mmadi hore a dumellane le yena ntlhakemong ya hae.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:
-Hlahisa ntlha ya hao hore setjhaba se fela se tshehetsa kapa tjhe.

[50]

- 1.5 DIPOLAO TSE SEHLOHO TSA MAPOLESA. Moqoqo o hlalolang (Discriptive)
- Moqoqong ona mohlahlobuwa o hlalosa ho hong ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlalolang ka tsela e hlakileng.
 - Ho ka hlalosa motho kapa ho hong ho itseng.
 - Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:
 - Mathata a tliwang ke botlokotsebe setjhabeng.
 - Tshireletso ya mapolesa.
- [50]
- 1.6 BASADI BA TINGWA MONYETLA TSAMAISONG YA DIPAPADI. Moqoqo o sa tshehetseng lehlakore (Discursive).
- Mofuta ona wa moqoqo ha o nke lehlakore mme sepheo sa ona ke ho nehelana ka maikutlo a lekaneng mahlakoneng a mabedi a kang.
 - Mohlahlobuwa a lekole mohlakore a fapaneng a sehlooho se hlalolang ebe o nehelana ka dintlha tse hanyetsanang a sa tshehetse lehlakore lefe kapa lefe.
 - Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:
 - Ba fuwe kwetliso e matla.
 - Thahasello ba na le yona kapa tjhe.
- [50]
- 1.7 TADIMA SETSHWANTSHO. Sehlooho seo mohlahlobuwa a iqapelang sona.
- Moqoqo ona e ka ba wa mofuta ofe kapa ofe.
 - Moqoqong ona mohlohlobuwa o sheba setshwantsho mme a hlalose kapa a phete ka seo a se bonang ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlalolang kapa seo a phetang ka sona ka tsela e hlakileng.
 - Dikahare tsa moqoqo ona di itshetlehe ka mehopolo e qholotswang ke setshwantsho. Dikahare tse lebelletsweng ke tse latelang:
 - Molemo wa seo o se bonang
 - Mathata a tsamayang le seo
 - Mehopolo efe kapa efe eo moithuti a ka qoqang ka yona.
- [50]
- 1.8 SEKOLO SA HESO KE MOTLOTLO KA SONA. Moqoqo o pepesang ditaba/dintlha(Expository).
- Ona ke moqoqo o pepesang dintlha/ditaba.
 - Moqoqo ona ho hlalosa dintlha kapa tlhahisoleseding ka tsela e utlwahalang.
 - Ona ke moqoqo wa dintlha oo ho wona mongodi a hlalolang kapa a nehelanang ka dintlha ka tsela e otlohileng e bontshang tatellano.
 - Moqoqo o pepesang dintlha o ngolwa ka tlasa dipatlisiso tse matla mme dintlha di tshehetswa ka bopaki le ka dipalopalo.
 - Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tse latelang:
 - Ke se fe se etsang hore o be motlo ka sona.
- [50]

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE –SI 2;3;4- MT
1.1,1.2,1.4,1.3,2.4,3.2,4,3**

POTSO YA 2

2.1 LENGOLO LA SEMMUSO

- Aterese tse pedi-ya mongodi le ya mongollwa
- Ditumediso
- Sehlooho sa ditaba
- Ditaba
- Phethelo/Qetelo
- Puo e be e hlakileng mme mongodi a tobe taba [30]

2.2 PUISANO

- E ngolwa e le puo ya mmui.
- Lebitso la sebui le ngolwe letsohong le letshehadi la leqephe le letshwao la kgutlopedi.
- Sehalo le puo tse sebedisitsweng di itshetleha ho dibui tse pedi tse buisanang.
- Ho tlole mola dipakeng tsa sebui ka seng hore mosebetsi o be makgethe. [30]

2.3 OBITJHUWARI

Ena ke tema eo ho yona ho ngolwang ditaba tsa mofu. Dinthla e be tse latelang:

- Mofu ke mang, ke wa ha mang
- Thlaho ya hae
- Tsa kgolo ya mofu
- Tsa lefu la hae
- Bao a ba siyang
- Seboko sa habo [30]

2.4 PUO

- Hobaneng o nehelana ka puo.
- Mofuta wa kopano o tla etsa puo ho yona ke ofe.
- Bamamedi ba hao e tla be e le bo mang, na ke batjha, banyalani, jj.
- Tsela eo o tla nehelana ka puo ya hao ke efe, o tla tshetleha, bonolo, jj.
- E tla be e le nako efe eo o tla bua ka yona, ke hoseng, motshehare, jj.
- Bolelele ba puo ya hao.
- Hlophisa puo ya hao. [30]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 30

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE SI-3;4 – MT-1.1,1.2,1.3,1.8,3.3,3.7,2.10**POTSO YA 3****3.1 DAYARI/BUKATSATSI**

- Ke rekoto ya diketsahalo.
- Ngola letsatsi la mohlala o rekotang taying.
- Sebedisa puo e bonolo feela ya ka mehla.
- Sehalo ke se tsamaelanang le diketsahalo tse ngolwang. [20]

3.2 DITSHUPISO.

- Di sebedisa bohlo sekaotaelo.
- Lekanya bolelele ba tsela.
- Puo e hlakileng e otlohlileng le e utlwisisehang ha bobebe. [20]

3.3 PHOUSEDARA

- Sebedisa leqephe le leholo le batalletseng.
- Hlahisa sehloho ka ho totobala, ka ditlhaku tse kgolo.
- Ditaba di ngolwe ka mongolo o moholo o hohelang baahi.
- Hlahisa dintlha kaofela tsa tlhahisoleseding ka tsela e utlwahalang.
- Mohla, nako le sebaka seo ketsahalo e tla tshwarelwa teng. [20]

3.4 PAPATSO

- E qholotse thahasello.
- E kgodise moreki.
- E tobe batho kapa karolo e itseng ya setjhaba e jwalo ka batjha, bana, jj.
- E nehelane ka tlhahisoleseding. [20]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20**MATSHWAO KAOFELA A PAMPIRI E NA : 100**

KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlollo e kgabane	Kgato 5 Phihlollo e ntle	Kgato 4 Phihlollo e mahareng	Kgato 3 Phihlollo e foofo	Kgato 2 Karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlollo
	80% – 100%	70% – 79%	60% – 69%	50% – 59%	40% – 49%	30% – 39%	00% – 29%
MORALO DIKAHARE/ DIFUPERWENG	Dikahare ke tse babatsehang, tsa boiqapelo; mehopolo e matla e phephetsang monahano. Moralo le/kapa mekgwaritso e qalang o hlahisa moqoqo o babatsehang.	Dikahare ke tse ntle, mehopolo ke ya bioqapelo, e tebileng mme e tsosa tjantjello. Moralo le/kapa mo/ (me) kgwaritso di hlahisitse moqoqo o motle haholo.	Dikahare di a kgahlisa, di momahane hantle; mehopolo e tsosa tjantjello, e a kgodisa. Moralo le/kapa mo/(me) kgwaritso di hlahisitse moqoqo o motle	Dikahare tse loketseng, tse momahaneng ho lekaneng; mehopolo e a thahasellisa, boiqapelo bo kgotsofatsang Moralo le/kapa mo/(me) kgwaritso di hlahisitse moqoqo o kgotsofatsang.	Dikahare di mahareng feela, momahano ha e ntle; mehopolo boholo e a amoheleha; boiqapelo bo a haella Moralo le/kapa mo/(me) kgwaritso di hlahisitse moqoqo o mahareng feela.	Dikahare ha di a hlaka ka nako tsohle; mehopolo e seng mekae, e a iphetaka Moqoqo o ntse o sa amohelehe kगतong ya LP, ha o a bopeha hantle.	Dikahare boholo di tswile lekoteng; ha ho momahano; mehopolo e kgathatsa matla, e a phetakwa. Moralo kapa mekgwaritso e a haella; moqoqo o bopilwe ka tsela e sa kgahliseng.
30	24 – 30	21 – 23	18 – 20	15 – 17	12 – 14	9 – 11	0 – 8
PUO, SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO	Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo (le ya bonono) le matshwao di sebediswa ka tsela e babatsehang; kgetho ya mantswe e a babatseha; setaele sehalo le rejisetara di loketse sehlooho. Moqoqo ha o na diphoso kaha o lekotse botjha ho hlaola diphoso	Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo le matshwao a puo di sebediswa ka nepo; o sebedisa puo ya bonono; kgetho ya mantswe ke e batsi, ya boiqapelo; setaele sehalo le rejisetara di loketse sehlooho. Moqoqo boholo ha o na diphoso kaha o lekotse botjha ho hlaola diphoso.	Ho na le bopaki ba kelohloko e sedi ya puo; puo le matshwao a puo boholo di nepahetse; mantswe a kgethilweng ke a loketseng tema; setaele sehalo le rejisetara di loketse sehlooho Moqoqo boholo ha o na diphoso kaha o lekotse botjha ho hlaola diphoso	O bontsha kelohloko e itseng ya matla a puo; puo ya hae e bonolo. Matshwao a puo a lekane; kgetho ya mantswe ke e lekaneng; setaele, sehalo le rejisetara di tsamaelana le sehlooho. Moqoqo o ntse o na le diphoso tse mmalwa le ha o lekotse botjha ho hlaola diphoso	Kelohloko e sedi ya puo e a haella; tshebediso ya puo e mahareng feela; matshwao a puo hangata ha a sebediswa ka nepo; kgetho ya mantswe a motheo feela; setaele, sehalo le rejisetara di hloka momahano. Moqoqo o na le diphoso tse ngatanyana le ha o lekotse batjha ho hlaola diphoso.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse; kgetho ya mantswe e a haella; setaele, sehalo le rejisetara ha di a nepahala. Moqoqo o ntse o tletse diphoso tse ngata, le ha o lekotse botjha.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse haholo; kgethoya mantswe ha e a nepahala; setaele, sehalo le rejisetara di fosahetse kahohlehohle. Diphoso di ngatangata, le pherekano e kgolo le ha ho na le boiteko ba tekolobotjha

15	12 – 15	10 – 11	9 – 10	7 – 8	6 – 7	4 – 5	1 – 2
SEBOPEHO DIRATSWANA , SELELEKELA LE QETELO; BOLELELE	Diratsana di a babatseha, di hokahane, ka tsela e hlakileng kadinako tsohle. Selelekela le qetelo di a babatseha haholo, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse, ho latela ditlhoko tsa sehlooho.	Diratswana di ntle haholo, di hokahane, ka tsela e hlakileng boholo ba nako. Selelekela le qetelo di ntle haholo, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana di bopilwe ka kgokahano ka tsela e kgotsofatsang. Selelekela le qetelo di ntle, di a kgahlisa, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana di ntle, di hokahaneng ka tsela e utlwalang. Selelekela le qetelo di a kgotsofatsa, ho latela ditlhoko tsa mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana le dipolelo di na le diphoso, empa moelelo o ntse o le teng. Selelekela le qetelo di batla di kgotsofatsa, ho latela mosebetsi. Bolelele bo batla bo nepahetse.	Diratswana le dipolelo tsa motheo feela. Selelekela le qetelo tse bonolo feela. O batla o le molelele/ mokgutshwane.	Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana) kapa diratswana di haella haholo. Selelekela le qetelo di haella le ho fokola haholo. O molelele/ mokgutshwane haholo.
5	4 – 5	3	3	2	2	1	0 – 1

KAROLO YA A: MOQOQO

SENOTLOLO SA HO TSHWAYA

Makgetha a tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare le Moralo	30	DM =
Puo le setaele le Tekolobotjha	15	PST =
Sebopeho	05	Seb. =
Matshwao ohle	50	

Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong e nngwe le e nngwe.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- - , + bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- **mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- **mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- **mt** bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
- **p** bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
- **^** bakeng sa lentswe kapa karolwana e siilweng dipakeng tsa mantswe a mang;
- // bakeng sa ho arola seratswana.

KAROLO YA B: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOHANO TSE TELELE

Phihlollo:	Kgato 7 Babatseha	Kgato 6 Kgabane	Kgato 5 Ntle	Kgato 4 Mahareng	Kgato 3 E Foofo	Kgato 2 E karolwana	Kgato 1 Ha ho phihlollo
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 30%	0 – 29%
DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e babatsehang ya ditlhokeho tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo ka hohlehohle, ha a kgelohle; - Dikahare le mehopollo di momahane ka ho pethahala, dintlha di hlahisitsewe ka bottlalo, dintlhana di tshhehetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, e se nang diphoso; - Sebopeho se nepahetse ka hohlehohle. 	<ul style="list-style-type: none"> - O na le tsebo e ntle haholo ya ditlhoko tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohle; - Momahano ya dikahare le mehopollo di momahane, dintlha ka bottlalo mme di tshhehetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bopehileng ka bokgabane, e bohehang; - O sebedisitse melao e amehang ya sebopeho hantle haholo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e mahareng ya ditlhokeho tsa tema; - Ho ngola; o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane; - Dikahare le mehopollo boholo di momahane; dintlha di ngata mme boholo di tshhehetsa sehlooho; - Bopaki bamoralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bopehileng ka bokgabane, e bohehang; - O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e lekaneng ya ditlhokeho tsa tema; - Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema; - Momahano e lekaneng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse itseng di tshhehetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang ho kgotsofatsang; - O sebedisitse melao e loketseng ya sebopeho ka kutlwisiso e lekaneng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e seng kae ya ditlhokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haelang; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o uthwoahale nqa tse ding; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse seng kae di tshhehetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e amohelehang ho mahareng feela; - O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopeho – o siile dintlha tsa bohlokwa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo ya motheo feela ya ditlhokeho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding; - Ha se ka nako tsohle dikahare ke mehopollo di momahanang dintlha tse tshhehetsang sehlooho di mmalwa feela; - Ha e a lekana bakeng sa PL le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso; tema ha e bohehe; - O sebedisitse melao ya sebopeho ka bofokodi – o siile dintlha tsa bohlokwa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ha a na tsebo ya ditlhokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang; - Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqa tse ngata; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo; dintlha tse tshhehetsang sehlooho di mmalwa haholo; - Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema e fokolag. - Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopeho.

18	14 – 18	13 – 14	11 – 12	9 – 10	7 – 8	5 – 7	0 – 5
PUO, SETAELE le TEKOLO BOTJHA	<ul style="list-style-type: none"> - Puo e nepahetse, tema e lohilwe ka tsela e babatsehang; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo ka phethahalo; - Setaele, sehalo le rejisetara ke tse loketseng; - Tema boholo ha e na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe hantle mme e nepahetse; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehalo le rejisetara di loketse ditlhokeho tsa tema; - Tema boholo ha e na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo lekane. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe hantle mme e baleha ha bonolo; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehalo le rejisetara boholo di lokile; - Tema boholo ha e na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo lekane 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe hantle ho lekaneng; Diphoso ha di sitise phallo ya mehopollo; - Tlotlontswe e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehalo le rejisetara di loketse ho lekaneng; - Ho na le diphoso tse mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo batla bo nepahetse. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe ka tsela ya motheo feela; Diphoso di mmalwa; - Tlotlontswe e a haella mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Ho na le ho kgao-kgao ha setaele, sehalo le rejisetara; - Diphoso di mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele: e telele/kgutshwane haholo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopehile ka bofokodi mme e thata ho baleha; - Tlotlontswe e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehalo le rejisetara ha di a nepahala; - Tema e tletse diphoso leha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha; - Tlotlontswe e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi; - Setaele, sehalo le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho; - Tema e tletse diphoso, e kopakopane leha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo
12	10 – 12	8 – 9	7 – 8	6 – 7	5	4	0 – 3

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwa o	senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopeho	18	DM. =
Puo, Setaele le Tekolobotjha	12	PST =
Matshwao ohle	30	

Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong e nngwe le e nngwe.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswa a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- - , + bakeng sa ho kopanya mantswa a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- **mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- **mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- **mt** bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
- **p** bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
- **^** bakeng sa lentswe kapa karolwana e siilweng dipakeng tsa mantswa a mang;
- // bakeng sa ho arola seratswana.

KAROLO YA C: RUBURIKI YO HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANANO TSE KGUTSHWANE

Phihlello:	Kgato 7 Babatseha	Kgato 6 Kgabene	Kgato 5 Ntle	Kgato 4 Mahareng	Kgato 3 E Foofo	Kgato 2 E karolwana	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e babatsehang ya ditlhokeho tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo kahohlehohle, haa kgelohe; - Dikahare le mehopollo di momahane ka ho phethahala, dintlha di hlahisitse ka botlalo, dintlhana di tshhehetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, e se nang diphoso; - Sebopeho se nepahetse kahohle-hohle. 	<ul style="list-style-type: none"> - O na le tsebo e ntle haholo ya ditlhoko tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohe; - Momahano ya dikahare le mehopollo di momahane, dintlha ka botlalo mme di tshhehetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bopehileng ka bokgabane, e bohehang; - O sebedisitse melao e amehang ya sebopeho hantle haholo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e mahareng ya ditlhokeho tsa tema; - Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane; - Dikahare le mehopollo boholo di momahane, dintlha di ngata mme boholo di tshhehetsa sehlooho - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, e ntle haholo; - O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e lekaneng ya ditlhokeho tsa tema; - Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema; - Momahano e lekaneng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse itseng di tshhehetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang ho kgotsofatsang; - O sebedisitse melao e loketseng ya sebopeho ka kutlwisiso e lekaneng 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e seng kae ya ditlhokeho tse tema; karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haellang; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utlwahale nqa tse ding; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse seng kae di tshhehetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e amohelehang ho mahareng feela; - O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopeho- o siile dintlha tsa bohlokwa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo ya motheo feela ya ditlhokeho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haellang; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding; - Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopollo di momahaneng, dintlha tse tshhehetsang sehlooho di mmalwa feela; - Ha e a lekana bakeng sa PL le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso; tema ha e bohehe; - O sebedisitse melao ya sebopeho ka bofokodi –o siile dintlha tsa bohlokwa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ha a na tsebo ya ditlhokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang; - Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqa tse ngata; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo; dintlha tse tshhehetsang sehlooho di mmalwa haholo; - Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema e fokolang. - Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopeho.

12	10 – 12	8 – 9	7 – 8	6 – 7	5	4	0 – 3
PUO,S ETAELE LE TEKOLO BOTJHA	<ul style="list-style-type: none"> - Puo e nepahetse, tema e lohilwe ka tsela e babatsehang; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo ka phethahalo; - Setaele, sehalo le rejisetara ke tse loketseng; - Tema boholo ha e na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe hantle mme e baleha ha bonolo; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehalo le rejisetara boholo di lokile; - Tema boholo ha e na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo lekane 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe hantle mme e baleha ha bonolo; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehalo le rejisetara boholo di lokile; - Tema boholo ha e na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo lekane 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe hantle ho lekaneng. Diphoso ha di sitise phallo ya mehopolo; - Tlotlontswe e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehalo le rejisetara di lokile ho lekaneng; - Ho na le diphoso tse mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo batla bo nepahetse. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe ka tsela ya motheo feela. Diphoso di mmalwa; - Tlotlontswe e a haella mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Ho na le ho kgao-kgao ha setaele, sehalo le rejisetara; - Diphoso di mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele- e telele/kgutshwane haholo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopehile ka bofokodi mme e thata ho baleha; - Tlotlontswe e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehalo le rejisetara ha di a nepahala; - Tema e tletse diphoso leha e lokotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/kgutshwane haholo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha; - Tlotlontswe e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi,....; - Setaele, sehalo le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho; - Tema e tletse diphoso, e kopakopane leha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/kgutshwane haholo.
8	6 – 8	6	5	4	3	2 – 3	0 – 2

